

I kan bese ka muso tow deme.

Jateme hake min be ke musow ka fariya suguya bee la :

**#016beeta**

- ☎ 016
- ✉ 016-online@igualdad.gob.es
- 🌐 [violenciaagenero.igualdad.gob.es](http://violenciaagenero.igualdad.gob.es)
- 📞 600 000 016

I be se ka 016 wole telefoni fe walima enterineti fe fu pewu.

O nimero be soro leri (24 h) mukan ni naani kono tile wolonwula dogokun kono, wa abe soro kan bi duuru ni saba (53) la.

Ni l' y i yere soro koroto ko do la, i be telefoni 112 wele



Web del gobierno



+34 722 140 142  
+34 622 042 564  
Weleli leriw 9:00 - 17:00  
ka bo tenin lon fo jumah  
lon ma

- ✉ [info@saludentreculturas.es](mailto:info@saludentreculturas.es)
- 📧 [@saludentreculturas](https://www.facebook.com/saludentreculturas)
- 📧 [@salud\\_culturas](https://www.instagram.com/salud_culturas)
- 🌐 [saludentreculturas.es](http://saludentreculturas.es)



# I hakili sigi i kelen te

Salud  
*entre*  
mujeres



kan caman ka fariyakow kele





Fariya ye sira  
datugulen ye

Kana siran kouman  
ni kow be, an' ni  
sebe ti boro

Sariya b' i tanga: an b' i lamem k' i  
ka kan fo

Dounignan be taa gne fe ani i ka kan ni fen  
gnouman ye. Farankan ni deme be yen



An ye teriw ye ,an ye kele ke gnongon fe

Fariyakow be ke tchogo caman na.  
Kouman fana be dimi.

Laadalakow mankan ka jo di fariyakow ma wa  
diine si t'a to o la



I barika ka bon ani i be se ka ke

I kini i yere jalaki, i ka  
keneya folo. A to mogo  
ki deme

